



сулуна» ырыа-үнгүү күрээ буола турар... Ыллаабыттын ылаһа, үнгүүлэһэ үөрэ-көтө турдубут. Биллэрээччи: «Ыллыыр Кыыдаана тин кытта соһуйа түстүм. Тобо соһуйдум диэтэргит, Кыыдаананы мин тынан билэр этим. Ол курдук, кини «Орел» журналга бастагы президе...

лаев портретын уруһуйдаан дьон биһирэбилин ылбыта. Онтон ааспыт тэрийэн, бэйэтин кэккэтигэр биллэр-көстөр эдэр уруһуйдубут. Маны саһаппытыгар анаан карикатура уруһуйдаабыта хаста да бэчээттэ-

ннүөххэ. Икки күннээх киириилээх-тахсыылаах куонкурус түмүгэр Кыыдаана уһа» ааты ылан үөрүүтэ мунгура суох буолла. Күрэхтэһии иккис күнүгэр, инэ, быыс кэннигэр Кыыдаана «ыллыы тахсар былаачыйам суох» диэбитин үһүөн истэн аһарбытым. Талааннаах киһи барытыгар талааннаах дииллэр, гөгүл дакаастаата. Аһыйах бириэмэ иһигэр мизтэрэлээх таһааран көрүөхтэн тааччыны тигэн таһааран, күрэххэ бастаан, форум кыттааччыларын, тэрий-

эйиэригэр эбэрэ! Форумга туох бырайыактаах кытта кэллин? Селигергэ» «Инновациялар уонна изобретательство» хайысхаба кытынним. Бу культура уонна искусство институтун кыһыл дипломуна бүтүрдүм. Эйгэ эһи баһылаатым. Ааспыт кыһыны быһа дипломнай үлэбин суруйа-суруйа абар быһыытын үлэлээбитим. Үлэлиир коллективпин, үлэм хаамыытын үлэ иһин онно тута үлэлии хааларга быһаарынним. Дьокуускай куоракка үһүөн киирэн дьэтиин барылын онгоруу көмүскээтим. Бу дипломнай үлэм э. Президент Ыйаабынан 2012 – 2016 сылга диэри «Технопарк» саһа тутуу-на куонкурус биллэриллибитэ. Онно кыттаарыбын, бу дьэ барылын иһин, дьүүлүүүр субээ бүгүн-сарсын онгоһулан баран, тута харчыны эргитэриэһинэйдэр эбит... Ол эрэн санаабын түһэрбэппин. Культура министер-ин сэнгээрэн, эһи буолар «Дельфийскэй оонньууларга» ыгырыы сурук хэ барыта иннибэр буоллаба дии...

форум тэриллитин туох дии санаатың?

«Селигергэ» кыттыбатабым. Онтон быйыл дьынгинэн икки хайысхаба былааннаах этим: «АРТ-квадратка» уонна «Инновацияларга уонна э». Табыллыбата. Икки куобагы тэҥинэн эскирэтэ сылдьан, иккиэннэри тэнни, «Инновациялары» таллым. Манна кэлэн интэриэһинэй саһа санаалар-дистим, ол быһыгар бэйэбэр холуу көрбүт да дьонум элбэхтэр. Маннык ин өттүттэн итэһэни көрдүүр, була сатыыр наадата суох дии саныбын. р талааннаах дьон кэлэн билистиннэр, билиилэригэр билии эбинниннэр орум былааннааммытын курдук ааста.

эриэһиргээбит, билигини кэмгэ саамай сөптөөх дии санаабыт

илигин ИТ-технология күүскэ сайынна. Ол иһин оһолор манна сыһыаннаах ары онгоруу таһаарбыттар. Саамай биһирээбитим «Өйдөөх полиция» диэн тыак олоххо киирдэбинэ, наһаа наадалаах буолсу, дьон биһирээ аһай этэ: тар хачайдаан ылабын уонна куттал суоһаатабына биир кнопканы баттыы-сигнал киирэр, тута эйиэхэ көмөбө тиэтэйлэр. Маны ырытан онорбут шницкайдар биһирээн, iPad бэлэхтээн бардылар.

р эбикин дии! Мин эрэ буолбатах, элбэх киһи сөхтө...

эн ыллыбын ээ, дьынгинэн. Идэм уруһуйга сыһыаннаах буолан, санаам ол эбиитин хайыһардыппын (күлэр). Чурапчы Кытаабыттан төрүттээхпин. айыһардыттарынан биллэр, аһыйах сыллаабыта манеж тутуллубута. онгор, аһылыыр буолан, куолаһын сүтүө дииллэр этэ. Сүппэтэх дии, ылаа эбын.

таннаах эдэр киһи манан эрэ мунгурдамматың буолуо, инники была-тардан кэпси түс эрэ.

өрэнэ барыаһын баһарабын. Былырын Финляндияга стажировкаланан культураларын, искусстволарын олуһун диэн интэриэһиргээбитим. Онно кки ардыларынаагы быыстапкага Аал Луук Мас онгоруу хайыһабыл бөбөтүн спин, билиэхпин-көрүөхпүн олуһун баһарабын.

«СахаСелигер» дьобурдаах, саһа
«Бу хайысхаба ма баар үһү», — диэн с Алексей Федо Петербурдаагы те ственной обработк идэтин салбаан асг

Бөһү туһага т

Биһиэхэ, респү муоһу да кыһар, тил локтары, ытарбалар Муостан онгоһуктар Оттон Алексей Мамонт муоһун быгытархайдары туһа түһүттэн, муос ууст муоһун свойстваты

Кэскиллээх би

Былырын, Ал Профессиональнай тын үлэһиттэрэ ти анаммыттарын, инн эрдэттэн толкуйдуу толкуйдуу сылдьар Алексей «СахаС Бырайыага – «И бивня мамонта и с саппаһа дэлэийн и мамонт муоһа эмиэ

Ырыынак сыа

Билигин уустар маһаһын аһсын с баһарар. Мамонт и алдьамматын курду ыйар.

«Якутия» венч

«СахаСелигер» с бырайыактарын кыт бырайыагы барылы киэнник биллэр вен эрэ киһи бырайыагы быттар уонна серти субэтин туоһулуур. Сунтаарга мамонт баһарар.